



# Bohobe bo joweng



## Mantswe a sebediswang haholo

kgabo

nkg

nka

Mong. (Monghadi)

Mof. (Mofumahatsana)

## Medumo

tl (tla, batla, motle)

ts (etsetse, botsa, matsapa)

ng (joweng, Mong, seiponeng)



Dibuka tsa Mophato wa Motheo tse  
theoseditsweng boemong bo tlase

Di phatlaladitswe ka 2012 ke Molteno Institute for Language and Literacy

E thehilwe ho ya ka dibuka tse tshheditsweng  
ka ditjhelete ke Zenex Foundation



### \*\*\* Bohobe bo joweng

- Mohlophisi: [Jenny Katz](#)
- Baqapi ba pale: [Jenny Katz](#) le [Mirna Lawrence](#)
- Mosebetsi: [Jenny Katz](#)
- Setsebi sa puo ya Sesotho: [Mmasibidi Setaka](#)
- Seakanyi: [Vusi Malindi](#)
- Boakanyi le boqapi: [Resolution](#)



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives (CC  
BY-NC-ND) 4.0 International Licence

Disclaimer: You are free to download and  
share this work as long as you attribute the  
Molteno Institute for Language and Literacy,  
but you may not change this work in any way  
or use it commercially.

© 2012 Molteno Institute for Language and Literacy



ISBN 978-1-775800-62-0

# Bohobe bo joweng





Mong. Kgabo o etetse Mof. Kgabo.  
Mof. Kgabo o bakile bohobe bo  
monate. O bo beha hodima fesetere  
hore bo fole. O seha le kase.

Mong. Kgabo a  
tla le dipalesa.  
A lapile haholo.  
'Na re ka ja?'  
a botsa.



Mof. Kgabo  
ha a so qete  
ho itokisa.



Mong. Kgabo o nkgā bohobe.  
O nkgā kase. O lapile haholo.  
O nka bohobe le kase o a di ja!



Mof. Kgabo o sa itokisa. O nka  
nako ya hae. O ya seiponeng.  
O batla ho ba motle!

‘Na re ka ja?’ Mong. Kgabo o a  
botsa hape.  
Mof. Kgabo o sa itokisa!



Mong. Kgabo o sa lapile. O nka  
bohobe le kase o a di ja hape!



Mof. Kgabo o sa nka nako ya hae,  
le Mong. Kgabo o sa ja.

Mof. Kgabo a ba a qeta.  
A amohela Mong. Kgabo.  
'Kena! Re je he!'

Mong. Kgabo a re, 'Hape!  
Ha ke sa tla ja.'

Joo wee! O jele dijo kaofela!




Mof. Kgabo o tenehile!  
'Matsapa a ka kaofela!  
Ha ke sa tla o mema hape!'

## MOSEBETSI

Polelo e ka mang – ka Mof. Kgabo kapa Mong. Kgabo?



**Mof. Kgabo**



**Mong. Kgabo**

1. A tla le dipalesa.
2. O bakile bohobe bo monate.
3. O sa itokisa.
4. O lapile haholo.
5. O tenehile.
6. O ja bohobe le kase kaofela.

Dibuka tsa **Vula Bula** di ikgethile mme buka ka nngwe e hlaha dipuong tsa Afrika Borwa tsa setso, hape e akantswe ho latela tswelopele ya tlhaho le ditlhoko tse itseng tsa dithuto tsa puo eo.



#### Kgato ya ★ (8)

Jo!  
Rala o sehe  
Bidika  
Bala  
Baleha!  
Robala  
Mamela  
O se ke!

#### Kgato ya ★★ (5)

Konomaka  
Monehelo  
Lehae  
Ntate o na le Pule  
Seba

#### Kgato ya ★★★ (8)

Ke la mang lebidi le?  
Leeto  
Fesetere e thubehile!  
Thusa!  
O kae Palesa?  
Re bapala mokoko

#### Bohobe bo joweng

Leino

#### Kgato ya ★★★★★ (5)

Lelapa le reka diaparo  
Sehwete se seholo  
Moya le Letsatsi  
Bolokela hosane  
Takatso tse tharo

#### Kgato ya ★★★★★ (6)

Sopo ya lejwe  
Mmutla le sekolopata  
Tau le tweba  
Ho baka le nkgono  
Toropo ya haeso  
Afrika Borwa ya rona

Dibuka tsena di fana ka menyetla e mengata ya ho bala ka sehlopha, ho tataiswa, ho bala ka bobedi le ho bala ka bonngwe hore ba utlwisise medumo le mantswe a sebediswang haholo kapa maano a ho sheba le ho bua. Dipolelo tse bonolo le mantswe a tlwaelehileng a dumella tswelo pele ya ho bala. Ditshwantsho tse bohehang, tse hlakileng di etsa hore ba utlwisise ha bonolo.

## SESOTHO